



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-10/1-1-430/25-4915/7

Podgorica, 23.07.2025. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja

Veza: Vaš akt br. 10/1-1-430/25-4915/7 od 08.07.2025. godine

Poštovani,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izveštaj o analizi uticaja propisa utvrđeno je da primjenom Predloga zakona doprinijeće se suzbijanju sive ekonomije, odnosno poboljšanju poreske discipline poreskih obveznika i povećanju budžetskih prihoda s jedne strane, a s druge strane omogućiće se poreskim obveznicima da transfer sredstava, osim preko računa otvorenog kod banke, vrši i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga, čime će se unaprijediti i olakšati način poslovanja poreskih obveznika.

Takođe, u dijelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju ovog Zakona nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, već će isti poboljšati poresku disciplinu poreskih obveznika u dijelu registracije obavljanja djelatnosti, što će imati za posljedicu povećanje poreza i doprinosa, odnosno povećanje prihoda u budžetu Države. Nadalje, navedeno je da sprovođenjem Zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da ne podrazumijeva donošenje podzakonskih akata iz kojih proizilaze finansijske obaveze.

Shodno navedenom, sa aspekta državnog budžeta nemamo primjedbi na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković



PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU NELEGALNOG POSLOVANJA

Član 1

U Zakonu o sprječavanju nelegalnog poslovanja ("Službeni list CG", br. 29/13, 152/22 i 27/23) u članu 1 stav 2 i članu 2 riječ „prethodno“ briše se.

Član 2

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 5a

Izuzetno od člana 5 ovog zakona, pravno lice i preduzetnik plaćanje mogu vršiti i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Platna institucija, odnosno institucija za elektronski novac iz stava 1 ovog člana ne smije vršiti plaćanje preko računa za plaćanje ili primati uplate na račun za plaćanje, otvoren pravnom licu ili preduzetniku čiji je transakcioni račun blokiran u postupku prinudne naplate na novčanim sredstvima, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Radi ispunjenja obaveze iz stava 2 ovog člana, platna institucija, odnosno institucija za elektronski novac dužna je da obezbijedi tehničke uslove za nesmetano i blagovremeno preuzimanje podataka o računima pravnih lica i preduzetnika od Centralne banke Crne Gore.“

Član 3

Član 8 mijenja se i glasi:

“Odredbe čl. 6 i 7 ovog zakona, ne odnose se na banke, mikrokreditne institucije i poštanske operatore.”

Član 4

Član 9 stav 1 mijenja se i glasi:

“Lice nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, niti lice koje ima učešće preko 25% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate, ne može osnovati privredno društvo ili se registrovati za obavljanje djelatnosti kao preduzetnik, sticati akcije ili udjele u drugom privrednom društvu, odnosno svojstvo člana drugog privrednog društva.”

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, zabrana sticanja akcija ili udjela u drugom privrednom društvu ne odnosi se na sticanje akcija ili udjela nasljedstvom ili na osnovu pravosnažne sudske odluke.“

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 5

U članu 18 stav 1 tačka 4 riječi: “stav 3” zamjenjuju se riječima: “stav 2”.

Poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“4a) vrši plaćanje preko računa za plaćanje ili prima uplate na račun za plaćanje otvoren pravnom licu ili preduzetniku čiji je transakcioni račun blokiran u postupku prinudne naplate na novčanim sredstvima (član 5a stav 2);

4b) ne obezbjedi tehničke uslove za nesmetano i blagovremeno preuzimanje podataka o računima pravnih lica i preduzetnika od Centralne banke Crne Gore (član 5a stav 3);”.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Siva ekonomija je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava privreda Crne Gore, a njene posljedice vidljive su u oblastima utaje poreza, distorzije tržišta, nelojalne konkurencije i neefikasne raspodjele resursa. Smanjenje sive ekonomije jedan je od imperativa za crnogorsku vladu, jer se pokazala jednom od ključnih biznis barijera crnogorske ekonomije.

Vlada Crne Gore u kontinuitetu preduzima mjere za suzbijanje sive ekonomije, uključujući i mjere neophodne za jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta organa državne uprave nadležnih za kontrolu i naplatu budžetskih prihoda. U sklopu programa mjera za borbu protiv sive ekonomije sredinom 2013. godine donijet je Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Službeni list CG“, broj 29/13), kojim su utvrđene mjere za sprječavanje nelegalnog poslovanja, putem zabrane obavljanja neregistrovane djelatnosti i drugih vidova nelegalnog poslovanja. Takođe, propisane su i rigorozne kaznene mjere u slučaju nepoštovanja ovog zakona.

U cilju poboljšanja poreske discipline poreskih obveznika, i sprječavanja nelojalne konkurencije nametnula se potreba za izmjenom važećeg zakona, imajući u vidu da pojedini poreski obveznici, uprkos sprovedenim sankcijama, ponavljaju kršenje propisa, odnosno u više uzastopnih navrata čine iste prekršaje, kao i da pojedina lica obavljaju djelatnost bez izvršene registracije suprotno zakonu.

Imajući u vidu prava i ovlaštenja poreskog inspektora da, ukoliko u toku vršenja inspeksijskog nadzora utvrdi da je povređen zakon ili drugi propis, naredi preduzimanje mjera, od kojih je jedna zabrana raspolaganja sredstvima na računu, ovim izmjenama predlaže se rješenje koje će poreskom organu dati mogućnost da izvrši blokadu računa privrednim društvima i preduzetnicima koji nijesu izvršili registraciju, odnosno nijesu uskladili akte i organizaciju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kao i privrednim društvima koja su imala obavezu, a nijesu se registrovala u bilo kojem registru u skladu sa zakonom.

U cilju unaprijeđenja i olakšanja načina poslovanja poreskih obveznika navedenim izmjenama predlaže se rješenje koje će omogućiti poreskim obveznicima da, transfer sredstava, osim preko računa otvorenog kod banke, vrše i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Takođe, prema važećem zakonskom rješenju, priređivači igara na sreću bili su izuzeti od obaveze određivanja blagajničkog maksimuma iako obavljaju specifičnu djelatnost. Stoga, predloženim izmjenama predviđeno je da ova lica visinu blagajničkog maksimuma mogu da odrede u višem iznosu u odnosu na propisanog, samo uz prethodno odobrenje poreskog organa.

U cilju smanjenja broja poreskih obveznika koji izbjegavaju da izmire dospeljela poreska potraživanja, kroz pokretanje postupka stečaja ili likvidacije preduzeća te dalje posluju kroz otvaranje drugog preduzeća, ovim izmjenama, kao poboljšanje postojećeg rješenja, propisuje se zabrana osnivanja novog privrednog društva ili registrovanja kao preduzetnik licu nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, kao i licu koje ima učešće preko 25% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate. Takođe, ovim licima zabranjeno je i sticanje akcija ili udjela u drugom privrednom društvu, odnosno svojstva člana

drugog privrednog društva, osim ako su te akcije ili udjele stečene nasljedstvom ili na osnovu pravosnažne sudske odluke.

Imajući u vidu predložena rješenja, implementacijom ovog zakona uspostaviće se sistem za efikasnije mehanizme naplate javnih prihoda i po tom osnovu ostvarilo bi se povećanje sredstava u državnom budžetu, što bi se u krajnjem odrazilo na ukupnu fiskalnu, finansijsku i makroekonomsku stabilnost Države.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađivanje ovog zakona.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1- Ovom odredbom vrši se preciznije određivanje definicije nelegalnog poslovanja, koje će poreskom organu dati mogućnost da izvrši blokadu računa privrednim društvima i preduzetnicima koji nijesu izvršili registraciju (nijesu uskladili akte i organizaciju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i privrednim društvima koja su imala obavezu, a nijesu se registrovala u bilo kojem registru u skladu sa zakonom).

Član 2- Ovom odredbom omogućava se poreskim obveznicima da, transfer sredstava, osim preko računa otvorenog kod banke, vrše i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Član 3- Ovom odredbom predlaže se novo rješenje koje predviđa da ubuduće priređivači igara na sreću moći će visinu blagajničkog maksimuma da odrede u višem iznosu u odnosu na propisanog, samo uz prethodno odobrenje poreskog organa.

Član 4 - Ovom odredbom, kao poboljšanje postojećeg rješenja, predlaže se zabrana osnivanja novog privrednog društva ili registrovanja kao preduzetnik licu nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, kao i licu koje ima učešće preko 25% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate. Takođe, ovim licima zabranjeno je i sticanje akcija ili udjela u drugom privrednom društvu, odnosno svojstva člana drugog privrednog društva, osim sticanja akcija ili udjela nasljedstvom ili na osnovu pravosnažne sudske odluke.

Član 5- Ovom odredbom propisuje se novčana kazna od 10.000 eura do 20.000 eura za prekršaj pravnom licu ako: vrši plaćanje preko računa za plaćanje ili prima uplate na račun za plaćanje otvoren pravnom licu ili preduzetniku čiji je transakcioni račun blokirani u postupku prinudne naplate na novčanim sredstvima; ne obezbjedi tehničke uslove za nesmetano i blagovremeno preuzimanje podataka o računima pravnih lica i preduzetnika od Centralne banke Crne Gore.

Član 6 - Ovom odredbom proisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati sredstva iz budžeta Crne Gore.

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? - Primjenom predloženih rješenja iz Predloga zakona doprinijeće se suzbijanju sive ekonomije, odnosno poboljšanju poreske discipline poreskih obveznika i povećanju budžetskih prihoda s jedne strane, a s druge strane omogućiće se poreskim obveznicima da transfer sredstava, osim preko računa otvorenog kod banke, vrše i preko platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga, čime će se unaprijediti i olakšati način poslovanja poreskih obveznika. - Glavni uzrok sive ekonomije je obavljanje djelatnosti bez izvršene registracije, kao i neusklađivanje poslovanja privrednih društava i preduzetnika sa važećim zakonima koji propisuju obavezu opšte registracije obavljanja djelatnosti (Zakona o poreskoj administraciji), osnivanje privrednih društava, preduzetnika i dijela stranog društva, registraciji, kao i usklađivanje akata, organizacije, poslovanje, registraciju promjena (Zakona o privrednim društvima). Takođe, učestali su slučajevi da pojedini poreski obveznici pokrenu stečaj ili likvidaciju preduzeća i kao razlog navedu nelikvidnost u poslovanju, te ne izmire utvrđene i dospjele poreske obaveze, a zatim osnivaju novo preduzeće i pored postojanja poreskog duga nesmetano obavljaju privrednu djelatnost. - Nelegalno poslovanje uzrokuje neplaćanje poreza, odnosno povećanje poreskog duga, što za posljedicu ima manje prihoda u Budžetu Države. - Obavljanje djelatnosti bez registracije i suprotno zakonu ima za posledicu neizmirivanje poreskih obaveza od strane poslodavaca pri čemu su zaposleni direktno oštećeni, jer im se ne uplaćuju porezi i doprinosi, a takođe oštećena je i Država, jer ima manji priliv sredstava u Budžet. - Nedonošenje ovog propisa imalo bi za posljedicu povećanje sive ekonomije, a samim tim i smanjenje budžetskih prihoda, što uveliko umanjuje efikasnost ekonomske politike u cjelini na nivou države.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. - Predlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja postići će se sljedeći ciljevi: • omogućavanje poreskim obveznicima da za transfer sredstava koriste i platne institucije, odnosno institucije za elektronski novac, što će olakšati njihovo poslovanje; • jačanje poreske discipline poreskih obveznika preduzimanjem mjera zabrane obavljanje djelatnosti, blokade računa, zabrane osnivanja novog privrednog društva ili sticanje udjela i akcija u drugom privrednom društvu; • smanjenje sive ekonomije kroz povećanje broja registrovanih poreskih obveznika, odnosno	

njihovog prelaska iz neformalne u formalnu ekonomiju; ▪ uvećanje budžetskih prihoda po osnovu poreza, kroz registrovanje pravnih lica i preduzetnika za obavljanje djelatnosti i plaćanje utvrđenih poreskih obaveza; ▪ bolja evidencija poreskih obveznika koju vodi Poreska uprava, upisom u Centralni registar privrednih subjekata i Registar stvarnih vlasnika koji vodi poreska uprava.
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? - Navedenim Predlogom zakona, u cilju suzbijanja sive ekonomije, predložene su dodatne mjere za sprječavanje nelegalnog poslovanja, i to zabranu obavljanja djelatnosti: ▪ bez registracije u skladu sa zakonom; ▪ bez odobrenja za rad u skladu sa zakonom; kao i ▪ zabranu osnivanja privrednih društava i preduzetničke djelatnosti, odnosno sticanje akcija ili udjela u drugom privrednom društvu, od strane vlasnika društva ili preduzetnika koji je u stečaju ili likvidaciji, odnosno licu koji ima učešće preko 25% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije ili ne izmiruju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate. - Status quo" opcija predstavljala bi veći obim nelegalnog poslovanja, odnosno povećanje sive ekonomije, što bi dovelo do izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih dažbina, te shodno tome i umanjenju budžetskih sredstava. - Izmjena zakonskih rješenja predstavlja jedinu opciju u ispunjavanju ciljeva koji se žele postići navedenim izmjenama tj. Usvajanje zakonskog okvira (donošenje Zakon a o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja).
4. Analiza uticaja - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. - Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja imaće pozitivan uticaj na Državu, je će se njegovom primjenom izvršiti unaprjeđenje poreskog sistema i stvoriti efikasan mehanizam za bolju naplatu poreskih obaveza, što ima za posledicu i veći priliv sredstava u Budžetu Države. - Primjena navedenog zakona neće izazvati troškove građanima i privredi. - Predloženo zakonsko rješenje može stvoriti određeni nivo administrativnog opterećenja za Poresku upravu, imajući u vidu da je potrebno pojačati inspeksijski nadzor u cilju otkrivanja lica koji se bave neregistrovanom djelatnošću. - Primjena ovog zakona neće prouzrokovati biznis barijeru za građane i privredu.
5. Procjena fiskalnog uticaja - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Za implementaciju navedenog Predlogazakona nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore. - Implementacijom predloženih zakonskih rješenja neće nastati međunarodne finansijske obaveze. - Predlog zakona ne podrazumijeva obavezu donošenja podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze. - Primjena navedenih zakonskih rješenja će poboljšati poresku disciplinu poreskih obveznika u dijelu obavezne registracije obavljanja djelatnosti, usklađivanja njihove organizacije, akata i poslovanje u skladu sa zakonom, upis u odgovarajuće registre u skladu sa zakonom, što ima za posljedicu plaćanje poreza i doprinosa, odnosno povećanje prihoda u bužetu Države.
6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. - U pripremi ovog zakonskog rješenja nije korišćena eksterna ekspertiska podrška. - Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja pripremljen je u saradnji sa Centralnom Bankom Crne Gore, Ministarstvom pravde, Ministarstvo javne Uprave, Poreske uprave i Sekretarijata Savjeta za konkurentnost i njihove sugestije su uključene u predmetni predlog zakona. - Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja i pripremilo Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
7: Monitoring i evaluacija - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? - Kod implementacije navedenog Predloga zakona ne postoje potencijalne prepreke. - Tokom primjene navedenog propisa nadležni organi će pojačati inspeksijski nadzor u cilju sprječavanja nelegalnog obavljanja djelatnosti i preduzimati mjere u skladu sa zakonom, te shodno tome omogućiti efikasnu implementaciju predloženog zakona. - Glavni indikator za mjerenje ispunjenja ciljeva će biti: - procjena nivoa sive ekonomije na osnovu podataka Poreske Uprave o broju registrovanih poreskih obveznika, usklađenosti njihove registracije i broju upisanih poreskih obveznika u registrima u skladu sa zakonom; - visina naplate javnih prihoda po poreskim oblicima, na osnovu procijenjenih i ostvarenih prihoda po osnovu poreza; - evidencija o zapošljavanju poreskih obveznika na osnovu podataka o prijavljenim radnicima i plaćenim doprinosima za PIO. - Nakon implementacije predloženog zakona, Ministarstvo finansija će izvršiti procjenu efekata koji će nastati primjenom ovog zakona.

Datum i mjesto

Podgorica, 8.07.2025. godine



Starješina

[Handwritten signature]